

Tosalisaka Nzambe na bikólo ya mitema ya Nzambe alingi biso na yango, mpo bikólo yango ezali kote ya lisala na biso. Bikólo ya Roho Malamu ezali kolingana na misala ya nzoto ya moto. Lokola moko na moko na misala ya nzoto ezali na mosala na yango, bongo mpe bikólo ya Roho na Mwili ya Kristo ezali na mosala na yango. Paulo alobel boye:

“Mpo ete lokola moto na moko azali na mwili moko oyo ezali na bantina mingi, mpe bantina yango nyonso ezali na mosala moko te, bongo mpe biso na Kristo, ndenge toti na bato mingi, tokómi mwili moko, mpe motó moko nyonso ezali ya bato nyonso.”

(*Roma 12:4-5, Mokanda na Bomoi*)

Mokano ya Bikólo ya Roho

Eloko moko ya kitoko na misala ya nzoto ezali ete eloko moko te ezali mpo na yango moko; misala nyonso esalisaka misala mosusu.

Mikolo ezali kote ya nzoto nyonso, te moko moko na yango.

Mikono ezali kolya moto, ko wuta nzoto, mpe ko sambela misu.

Misu ezali komona te mpo na yango moko; ezali kotala nzoto nyonso.

Misolo ezali koyoka mpo na nzoto nyonso.

Motema ezali kokabola mibu mpo na misala nyonso; ezali te mpo na bolingo na yango moko.

Bongo mpe, bikólo ya Roho ezali kosalisa kotonga mpe kosimba Mwili ya Kristo (1 Bakorinti 12:7). Soki ezali te kopesa nsango ya bolingo, likambo ezali mabe mpe bomoi ya Roho Malamu ezali kokoma te. Kasi soki azali na kati, motó nyonso asalisaka basusu na bolingo (Epesiensi 4:16).

Ozalaka Kosalisa Mwili?

Soki okoki koluka ete osalisaka te basusu mpe osali te mpo na kosalisa yo moko, yango ekoki koteya ete bomoi ya Roho ezali kufa lokola eloko ya nzoto oyo efutami te mpe esali te. Paulo atyelaka motema ete kosala te na Roho ekoki kozua yo “kopekisa na Ngomba” (Kolose 2:19).

Kosalela te na ndenge wana; leki elongo na makasi na mokolo oyo!

Kokanga Bikólo Na Yo

Bato mingi ya kondima balobaka boye: "Nakozua te kólo na ngai, bongo nazali kotika Nzambe ayebisa ngai yango."

Kasi bikólo ezali komona te na kotika te. Basangani ya mosala ezali kobimisa yango. Lokola okosalela na bisika ndenge na ndenge, okomona esika ozali na makasi, na esengo mpe na ndenge ya naturel, mingi te na kosenga bato mosusu.

Lokola bato ya mbindo na 2 Bafalemi 7:1-15, oyo babandaki na kondima mpe bamonaki likabo ya Nzambe, yo mpe osengeli kosala. Nkolo akozala koya koyeba mpe kokitisa elikya na mosala na yo, mpe akotika mikolo ya mosala ya malamu.

Banzela ya Mosala Na Yo

Kosala elongo na Mwili ya Kristo Kóma na bomoi ya kanisa na esika okotaki. Pesa mayele, masolo, mpe ntango na esika nyonso okoki (Ebre 10:24-25).

Tala esika Nzambe azali kosalela yo malamu Soki maloba na yo ya kopesa esengo ekoki kozonga esengo na mitema ya bato oyo ebimi, to masolo na yo ekoki kosalisa bato bazali na komona malamu.

Kóma makasi na mosala Soki osalisaka, Nkolo akolonga makasi na yo, kopesa mayele, mpe koyeba elikya na mosala.

Na nsuka, mokano na yo ekóma lokola “*biloko ya koki*” na bomoi na yo, lokola Yesu alobaki:

“Biloko na ngai ezali kosala mapenzi ya Nzambe oyo alingaki ngai mpe kosukisa mosala na ye.”

(*Yoane 4:34*)

Tala Motiva Na Yo

Bikólo ya Roho ezali mpo na kotonga basusu, te mpo na kosalisa yo moko. Soki likambo na yo ezali komona lokumu, mbongo, to esika ya solo, moto mosusu azali kosala (Misala 8:18-23). Mosala ya solo ezali kobimisa na bolingo mpe elikya ya kopesa lokumu na Kristo (1 Petro 4:10-11).

Kosalela Te na Nsimba

Soki okelaki kotalela mayele, ndoto, to mikanda ya bangelo liboso ya kosala, yeba:

“Tosukolaka na kondima, te na komona.” (2 Bakorinti 5:7)

Banda kosala na kondima lelo. Kóma elongo na bato oyo bazali kosala na lopango ya Nzambe, mpe akoteya yo mosala na yo oyo azali kobengaka yo.

Tokota na Mokumba

Liboso okoki kosala mpo na Kristo, osengeli kozala na ye. Yoka Yesu lokola Nkolo mpe Mopesi, zala na Roho Malamu, mpe tika ye koya koteya mokolo na yo (Yoane 3:3; Misala 1:8).

Tala malamu na kosala mosala ya Nzambe na lisala oyo alingaki yo na yango, mpe akosunga yo (1 Samwele 2:30).

Nkolo apambola yo soki osalisaka ye na bosembo.

Join our WhatsApp channel 

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb6labc8V0tfRqKKY11y>

Share on:

WhatsApp

[Print this post](#)